പെരിങ്ങനാട് മർത്തശ്മൂനി ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളി
(പൗരസ്ത്യ ശ്മൂനി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം)
മൂന്നാളം, അടൂർ
നവസ്മൃതി 2026
176
പെരുമയേറും
പെരിങ്ങനാട്
പെരുന്നാൾ
LIVE
STREAMING
SHMOONI MEDIA
Peringanad_valiyapalli
Marthashmooni Valiyapalli Peringanad
സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് യുവജന പ്രസ്ഥാനം
ആശംസകളോടെ...
ഈട്ടിവിളയിൽ
വുഡ് ഇൻഡ്സ്ട്രീസ്
ചേന്നംപള്ളിൽ , അടൂർ
9495156891 , 9656370238
ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ
കട്ടള , ജനൽ , ജനൽ ഫ്രെയിം , ഡോർ
എന്നിവ ഹോൾസെയിൽ
നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ്

സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് യുവജനപ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട്

എബിൻ ജെ.

കർത്താവിൽ സ്നേഹിതരെ,

ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായി നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം പേറുന്ന പൗരസ്ത്യ ശ്മൂനി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയായ പെരിങ്ങനാട് മർത്തശ്മൂനി ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളിയുടെ വളർച്ചക്കും യശസ്സിനും വേണ്ടി സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചുവരുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 50-ൽ പരം യുവതി യുവാക്കൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി ഇടവക വികാരി റവ. ഫാ. തോമസ് പി. മുകളിലും, വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ശ്രീ ജിതിൻ തോമസ്, സെക്രട്ടറിയായി ശ്രീ. എബിൻ ജെ, ജോ. സെക്രട്ടറിയായി ശ്രീ. ജാക്സൺ സാംകുട്ടി, യുവതി വിഭാഗം സെക്രട്ടറി ആയി കുമാരി രമ്യ റോയി, ജോ. സെക്രട്ടറിയായി കുമാരി നീനു രാജു, കമ്മിറ്റി മെമ്പറായി ശ്രീ. വിൻസെന്റ് ജി വർഗീസ് എന്നിവരും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം പ്രസ്ഥാനം വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ശ്രീ.ജിതിൻ തോമസ് അടൂർ-കടമ്പനാട് ഭദ്രാസനം കൗൺസിൽ മെമ്പറായും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

2024-25 കാലയളവിൽ ഇടവകയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള മുപ്പതോളം നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു. വലിയനോമ്പിനോട നുബന്ധിച്ച് ഇടവകയിലെ വീടുകൾ ക്രമീകരിച്ച് നോമ്പുകാല ഭാവനാങ്കണ ധ്യാനം നടത്തിവരുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് ക്രൈസ്തവ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശ യാത്ര അടൂരിന്റെ മണ്ണിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു.

വൃദ്ധർക്കും, രോഗികൾക്കും, ഒറ്റപ്പെട്ടവർക്കുമായി യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തിര സേവനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയായ 'വിളിപ്പുറം നമുക്കായി ഒരാൾ' ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. 24x7 സന്നദ്ധ സേവകരായി യുവജനപ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തകർ നിലകൊണ്ടുവരുന്നു.

ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കായി ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഇടവകയിലെ അമ്മമാരോടു ചേർന്ന് യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതിച്ചോർ വിതരണം നടത്തി. കുരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിവിന്റെ അക്ഷര ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാനായി വിദ്യാരംഭം നടത്തുവാൻ സാധിച്ചുവരുന്നു.

ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇടവകയിലെ രോഗികളായവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ചെന്ന് ക്രിസ്തുമസ് സമ്മാനം നൽകുകയും, ഇടവകയിലെ ആത്മീയ സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് വിപുലമായ രീതിയിൽ ക്രിസ്തുമസ് - പുതുവത്സര ആഘോഷരാവ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇടവകയിലെ പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കിടപ്പുരോഗികളായ ഇടവകാംഗങ്ങൾക്ക് ഭവനങ്ങളിൽ എത്തി വി. കുർബാന നൽകുവാൻ സാധിച്ചു.

പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് തുടർച്ചയായി കലാസന്ധ്യ, അഖില മലങ്കര ക്വിസ് മത്സരം, എന്നിവ നടത്തി വരുന്നു. ഇടവകയുടെ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള നിർദ്ധനരായ രോഗികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുവാനും, ശാരീരികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബെഡ്, വീൽ ചെയർ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യാനുസാരണം എത്തിച്ചു നൽകുവാനും കഴിയുന്നു.

യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭദ്രാസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം സജീവ പങ്കാളിത്തം നൽകുവാൻ സാധിച്ചു വരുന്നു. യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാം വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടവക വികാരി റവ. ഫാ.തോമസ് പി മുകളിൽ, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകി വരുന്ന ഇടവക ട്രസ്റ്റി, സെക്രട്ടറി, മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ശ്മൂനി പ്രവാസി ഫോറം, മറ്റ് ആദ്ധ്യാത്മിക സംഘടനകൾ, ഇടവക ജനങ്ങൾ എന്നിവരോടുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

എനിക്ക് അറിയാത്ത ഞാൻ

ഫാ.തോമസ് പി
മുകളിൽ

ആന്റണി ഡിമല്ലോയുടെ ഒരു കഥയുണ്ട്.

മേയറുടെ ഭാര്യ മരിച്ചു. ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിയപ്പോൾ വാതിൽക്കൽ ഇരുന്നയാൾ പുസ്തകം നിവർത്തി ചോദിച്ചു ."ആരാ ?"

"മേയറുടെ ഭാര്യ!." മറുപടി

"ആരുടെ ഭാര്യയാണെന്നല്ല ചോദിച്ചത്?"

"ഞാൻ ഒരു അധ്യാപികയാണ്! " മറുപടി.

"എന്താണ് ജോലിയെന്നല്ല ചോദ്യം?" "ഞാൻ നാലു മക്കളുടെ അമ്മയാണ് !" വീണ്ടും മറുപടി.

"എത്ര മക്കൾ ഉണ്ടെന്നും ചോദിച്ചില്ല!?" മേയറുടെ ഭാര്യ പരുങ്ങി.

നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്ത് മറുപടിയാണ് നാം നൽകുവാൻ പോകുന്നത്. മരണാനന്തരം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നിന് വേണ്ടിയല്ലെങ്കിലും. ഈ നിമിഷം ഒരു മറുപടി കണ്ടെത്തുക ആരാണു നാം. അറിയാത്ത ഒന്നിനെ സ്വന്തമെന്ന് കരുതി ചുമക്കുകയാണോ നാം?.

ഗുരുതരമായി തീപ്പൊള്ളലേറ്റ് മുഖം പൊള്ളിയടർന്ന യുവതി തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നതിനുശേഷം ചിരിയോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ആണ് ലോകത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചത്. വളരെ ആഴമായി അടുപ്പമുള്ള സുഹൃത്തിനോട് അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി "എനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലോ? "എന്നാണ്. മുഖത്ത് കറുപ്പ് പടർന്നതിനാൽ പള്ളിയിൽ വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു വനിതയെ ഓർക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ പാടുകളും നിറഭേദങ്ങളും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ അലട്ടുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കണ്ണടച്ചു ശീലിച്ച സംസ്കാര സമ്പന്നരായിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ പിൻതലമുറയാണ് പ്രതിഫലിനികളുടെ മുന്നിൽ നിരാശയോടെ സ്വന്തം രൂപം നോക്കി മണിക്കൂറുകൾ നെടുവീർപ്പിടുന്നത്.

ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും മുഖം അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണിത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കച്ചവടമാണ് 'കേവലം' എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നാം പറയുന്ന 'രോമം' ലോകത്തിന് സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രകൃതത്തിനനുസരിച്ച് ചുരുണ്ടും നീണ്ടും ചുറ്റിയുമൊക്കെ സ്വാഭാവികതയോടെ വളരുന്ന മുടിയിഴകളെ ബലാൽക്കാരേണ വലിച്ചു നീട്ടി സൈരന്ധ്രിമാർ നിർവൃതിയടയുന്നു. പണം കൊടുക്കുന്നവർക്കും എന്തൊരു ആത്മസംതൃപ്തി. ദൈവം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന രോമത്തിൻമേലാണ് ഇക്കളി എന്നോർക്കുക (Mtt. 10:30). അതിനുമപ്പുറം ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മുടെ തല രൂപപ്പെടുത്താമോ അത്തരത്തിൽ ഒക്കെ കേശകോലം ചമയ്ക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിത്വ ബോധത്തിന്റെ സിംഹഭാഗം മുടി അപഹരിക്കുന്നു. തളർന്നുകിടക്കുന്ന മുടിയിഴകളെ നോക്കി കേശഭക്തർ നെടുവീർപ്പിടാനും പ്രാവിനെപ്പോലെ കുറുകി കരയാനും തുടങ്ങുന്നു.

ന്യൂ ജനറേഷന്റെ മുടിക്കോലങ്ങൾ കണ്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള വികാരിമാർ കണ്ണും തള്ളി നിൽക്കുകയാണ്. അച്ചന്മാരുടെ തൊപ്പിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള പാതിരി കട്ടും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ചിലരുടെ തലകളിൽ തൊടുമ്പോഴുള്ള അസ്കിത ഈയിടെ ഏറെയാണ്. മാർദ്ദവമുള്ള മുടിയിഴ കളെ ഒരുമാതിരി ചകിരിപ്പരുവ മാക്കിയാണ് ടി.യാന്മാരും ടി.വളുമാരു മൊക്കെ വിലസുന്നത്. സമർപ്പണത്തിന്റെയും പാതിവ്രത്യത്തിന്റെയും അടയാളമായ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ചില വനിതകൾ വിമുഖത കാട്ടുന്നത് അർത്ഥമറിഞ്ഞിട്ടു തന്നെയാകണം.

നേരത്തെ കല്യാണ ഒരുക്കം നവ വധുവിന് മാത്രം ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയുക. വിവാഹദിനം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭവ്യതയോടെ പരുങ്ങിനിന്നു പറഞ്ഞു ... 'കൊച്ചു റെഡി യായി പക്ഷേ...അവളെ ഒരുക്കി തീർന്നില്ല' നാലു മാളോരുടെ മുന്നിൽ കെട്ടുകാഴ്ച ആകാനുള്ള അതിമോഹങ്ങൾക്ക് പ്രായഭേദമില്ലാതെ വരുന്നു.

സമാഗമനകൂടാരം (ദൈവവും മനുഷ്യനും സമമായി ആഗമിക്കുന്ന കൂടാരം) മാറി സാക്ഷ്യ കൂടാരമായി (സാക്ഷ്യപേടകം ഉള്ളിടം എന്നതാണ് ശരിയെങ്കിലും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള സ്ഥലം) ഭവിക്കുകയാണ്. കഥകളിയുടെ ചമയപ്പുര പോലെ ദൈവാലയത്തെ വർണാഭമാക്കുകയാണ് ചിലർ. അലുക്കും ഞൊറിയും പട്ടുനൂലിഴകളുമൊക്കെ വാരിച്ചുറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപര വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആയുസ്സ് എന്ന് അറിയുക.

മാമോദീസ ഏറ്റ് സത്യക്രിസ്ത്യാനിയാകുമ്പോൾ അണിയുന്ന വേഷം വെള്ള! മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും അതുതന്നെ. മുതിർന്ന തലമുറ പള്ളിയിൽ പോകാൻ തലേരാത്രി വെള്ളത്തുണി ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഓർക്കുക. ആരാധിക്കുന്നവർ മാലാഖമാർക്ക് സമമാണ്. വിശുദ്ധ ഗണത്തോടുള്ള ചേർച്ചയാണ് വെള്ള വസ്ത്രത്തിന് ആധാരം. വെള്ള ധരിക്കണമെന്നെങ്ങാനും വികാരി പറഞ്ഞു പോയാൽ വെള്ള പുതപ്പിച്ചു കിടത്തിയതു തന്നെ. പിന്നെ തെക്കോട്ട് എടുത്താൽ മതി.

പരമമായ അറിവ് അവനവനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് അതില്ലാതെ പോയാൽ ജീവിതം ഒരു സ്വപ്നാടനമായി ചുരുങ്ങും. സുന്ദരമോ അല്ലാത്തതോ ആയ അവയവങ്ങളായ കണ്ണാണ് മുടിയാണ് നിറമാണ് ആകാരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ധാരണകൾ തിരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

Tail Lamp

'നൈനം ഛിന്ദന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ
ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ ' (ഗീത)

അസ്ത്രശസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഭേദിക്കാൻ കഴിയാത്തതും
അഗ്നിയിൽ ദഹിക്കാത്തതും ജലത്തിൽ അലിയാത്തതുമായ ഒന്ന് -
ഞാനെന്ന ആത്മസ്വരൂപം

പെരുന്നാൾ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ

അഭി.ഡോ. സഖറിയാസ് മാർ അപ്രേം മെത്രാപ്പോലീത്താ

സകലതും പുതുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം

കണ്ടാലും ഞാൻ സകലതും പുതുതാക്കുന്നു'
(വെളിപാട് 21:5)
(See, I am making all things new)

സൃഷ്ടിയെ (Creation) കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക കരുതൽ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വെളിപാടുകളിൽ ഒന്നാണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആറു ദിവസത്തെ താളാത്മകമായ സൃഷ്ടികർമ്മവും പിന്നീട് ആദിമനുഷ്യരുടെ വീഴ്ചമൂലം സംഭവിച്ച പ്രതിസന്ധിയും അതേത്തുടർന്ന് സൃഷ്ടിയിൽ ഉടലെടുത്ത താളരാഹിത്യവും, അതു പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർവശക്തൻ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ ഇടപെടലും, അതായത് സ്വന്തപുത്രനെ ലോകത്തിനു നൽകി അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കിയ ക്രിസ്താനുഭവ സംഭവങ്ങളിലൂടെ (Christ events) നിർവഹിച്ച രക്ഷാകരമായ വീണ്ടെടുപ്പും സൃഷ്ടിയിലുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ദൈവിക ഇടപെടലുകളാണ്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടവസാനിക്കുന്നതല്ല സൃഷ്ടിയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ. 'സൃഷ്ടിയെ ദിനംതോറും പുതുക്കുന്നു' എന്ന നിരന്തരദൗത്യവും രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ, രക്ഷാചരിത്രത്തിന്റെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ഈ ദൈവിക ഇടപെടലുകളെ ദിനങ്ങൾകൊണ്ട് അളന്നു ചിട്ടപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നത് അസംബന്ധമാണെങ്കിലും സൃഷ്ടി സ്ഥലകാല പരിധിക്കുള്ളിലാകയാൽ ദിനരാത്രങ്ങളും സമയബന്ധിതമായ ഗണനകളും ന്യായീകരിക്കുന്നതിനു തടസ്സമില്ലെന്നു കരുതുന്നു. 2025 എന്ന കാലഗണന 2026-നു വഴി മാറിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ മുകൾ ഉദ്ധരിച്ച വാക്യം ഏറെ പ്രസക്തമാകുന്നു. കണ്ടാലും ഞാൻ സകലതും പുതുതാക്കുന്നു. പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി. സകലതും പുതുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു (making all things new). ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജിമയിൽ make എന്ന ക്രിയാപദത്തിന്റെ present continuous form ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഗതി മൂലഭാഷയായ കൊയ്നേ ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദത്തിന് ഏറെ അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട്. • to make to do to bring about to cause something to exist or happen to fashion or effect a change തുടങ്ങിയ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഈ പദം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ die Yu എന്ന പദം ഒരു പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിലുപരി സാധാരണ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയെയാണ് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത് (often implies process, not merely a completed act), പുതുതാക്കുന്ന കർമ്മം ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നിർത്തിവയ്ക്കപ്പെടുന്നതല്ല; സൃഷ്ടിയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കർമ്മമാണെന്നർത്ഥം. അതിന്റെ ലക്ഷ്യമോ നിലച്ചുപോകാത്ത പുതുക്കവും. ഈ പുതുക്കത്തിനും കാലികമായ പുരോഗമനത്തിനും ദൈവം തന്നെയാണു കാരണഭൂതൻ. ഈ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കുതിച്ചു ചാട്ടവും വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ശക്തമായ സ്വാധീനവും മറ്റും 'സകലതും പുതുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന' ദൈവത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഇടപെടലുകളായി കരുതുന്നതിൽ അപാകത കാണുവാൻ കഴിയുമോ? കൃത്രിമ ബുദ്ധി അഥവാ നിർമ്മിത ബുദ്ധി കേവലം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാത്രമാണോ? സകലതും പുതുതാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ അതിൽ ഇല്ലെന്ന് എങ്ങനെ തീർത്തു പറയുവാൻ കഴിയും? ഈ അനുസ്യൂത പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാകുവാനുള്ള വിളിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. പ. പൗലൂസ് ശ്ലീഹായുടെ ഭാഷയിൽ 'കൂട്ടുവേലക്കാർ' (1 കൊരി. 3:9) (Greek: óõíåñãïß (synergoi) = co-workers, collabora-tors).. വീണ്ടും അദ്ദേഹം 2 കൊരി. 6:1-ൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: 'ലഭിച്ച കൃപ വ്യർത്ഥമായി പോകരുത്' എന്നു പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. "Working together with him (oolanaiæload ār eáv), we urge you not to receive the grace of God in vain പൗരസ്ത്യ ക്രൈസ്തവ ചിന്തകരായ ആദ്യനൂറ്റാണ്ടിലെ പല പിതാക്കന്മാരും working together with him എന്ന പ്രയോഗം participation in the work of God ദൈവത്ത്വത്തിലെ മനുഷ്യപങ്കാളിത്തം എന്ന നിലയിലാണു വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത്, മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഉൺമയിൽ (ousia) പങ്കാളിത്തം സാധ്യമല്ലെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ (energia) പങ്കാളിത്തത്തിന് അവസരമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ പുതുക്കവും ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മുന്നേറ്റവും നാനോ ഫിസിക്സും ന്യൂറോസയൻസും റോബോട്ടിക് സയൻസും നിർമ്മിതബുദ്ധിയും (കൃത്രിമ ബുദ്ധി അഥവാ artificial intelligence) മറ്റും ചേർന്നുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ സ്വാധീനം; ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുതുലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ! ഇതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവരും, ആനന്ദിക്കുന്നവരും, ആശങ്കപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്. ദൈവത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായിപ്പോലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ മുന്നേറ്റത്തെ കാണുന്നവരുണ്ട്. നിർമ്മിതബുദ്ധി ഉയർത്തുന്ന ചില നൈതിക വെല്ലുവിളികൾ മറന്നുകൊണ്ടല്ലെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നു: നിർമ്മിതബുദ്ധി എന്നതിനു പര്യായമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 'കൃത്രിമ ബുദ്ധി' അഥവാ artificial intelligence എന്ന പ്രയോഗം ദൈവശാസ്ത്രപരമായി സാംഗത്യമുള്ളതാണോ? നിർമ്മിതമായ തെല്ലാം കൃത്രിമമാണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ കൃത്രിമം എന്ന വിശേഷണംകൊണ്ട് വർണ്ണിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമോ? സ്വാഭാവികമല്ലാത്തത് കൃത്രിമം എന്ന വിവക്ഷ ഭാഷയിലുണ്ട്. അതായത്, കൃത്രിമമായതെല്ലാം അസ്വാഭാവികമാണെന്നർത്ഥം. ദൈവസൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന്റെ വിജ്ഞാനവൈഭവം രൂപം നൽകുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നിർമ്മിതികൾ കൃത്രിമമെന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു പൊരുത്തക്കേടില്ലേ? സകലതും പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നവീകരണ പദ്ധതിയിൽനിന്ന് ഈ മേഖലയെ മാറ്റിനിർത്തേണ്ടതുണ്ടോ? ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരനായ മനുഷ്യനു സ്രഷ്ടാവ് പകർന്നു കൊടുത്ത ''സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും' (image and likeness) അല്ലേ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഈ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്റെ രഹസ്യം. സകലതും പുതുതാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് വീണ്ടും യാചിക്കാം: പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരിക ; സൃഷ്ടിയെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക.....

വിശ്വാസത്തിന്റെ അമരസാക്ഷ്യം

വെരി.റവ.ബെസലേൽ റമ്പാൻ

ചരിത്രത്തിൽ വിശ്വാസത്തിനായി ജീവൻ അർപ്പിച്ച അനവധി സാക്ഷികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മർത്തശ്മൂനി അമ്മയുടെയും അവളുടെ ഏഴ് പുത്രന്മാരുടെയും ഗുരു ഏലിയാസറിന്റെയും ആഴമേറിയ ദൈവസ്നേഹവും ദിവ്യ പ്രമാണങ്ങളിലുള്ള തീക്ഷ്ണതയും വേറിട്ടൊരു ദർശനമാണ്. ഇവിടെ രക്തസാക്ഷ്യത്വം വ്യക്തിയുടെ വീരകൃത്യമല്ല, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കൂട്ടായ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണ്. മാതൃത്വത്തിന്റെ വേദനയും ദൈവനിയമത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വസ്തതയും ഒരേ നിമിഷത്തിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന അപൂർവ്വ ദൃശ്യമാണ് ഈ ചരിത്രം. യഹൂദ അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ സാക്ഷ്യം പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യൻ രക്തസാക്ഷിത്വ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിത്തറയായി മാറി. കാലംകടന്നും സഭ ഈ സാക്ഷികളെ ജീവനുള്ള ഓർമ്മയായി സൂക്ഷിക്കുന്നു.

അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥവും വിശ്വാസചരിത്രവും

ഈ രക്തസാക്ഷ്യത്തിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സ് 2 മക്കാബ്യർ (2 Maccabees 67) എന്ന അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥമാണ്. B.C.രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥം യഹൂദരുടെ മതപീഡന അനുഭവങ്ങളുടെ ആത്മീയ രേഖയായി നിലകൊള്ളുന്നു. (കാനോനിക്കൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും), കിഴക്കൻ സഭകൾ ഇതിനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചരിത്രസാക്ഷ്യമായി അംഗീകരിച്ചു. പുനരുത്ഥാനത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ വ്യക്തമായ പ്രഖ്യാപനം ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. അതിനാൽത്തന്നെ, ഈ ഗ്രന്ഥം ക്രിസ്ത്യൻ രക്തസാക്ഷിത്വ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുൻകുറിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

അന്തിയോകസ് എപ്പിഫനസിന്റെ പീഡനകാലം

ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് സെല്യൂസിഡ് രാജാവായ അന്തിയോക്കസ് IV എപ്പിഫനസ് (B. C.175-164) യഹൂദരെ കഠിനമായി പീഡിപ്പിച്ച കാലത്താണ്. ഹെല്ലനിസ്റ്റിക് സംസ്കാരം (Hellenistic culture) നിർബന്ധിതമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും, ന്യായപ്രമാണ കല്പനകൾ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ശബ്ബത്ത്, പരിച്ഛേദന, ശുദ്ധാഹാര നിയമങ്ങൾ എല്ലാം കുറ്റകരമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. വിശ്വാസം, രാഷ്ട്രീയ വിരോധമായി മാറിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്.

ഗുരു ഏലിയാസർ: രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ ദിവ്യ ബോദ്ധ്യം (Conscious Martyr)

ഗുരു ഏലിയാസർ ഒരു പ്രായമായ നിയമപണ്ഡിതനും അദ്ധ്യാപകനുമായിരുന്നു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി നിയമലംഘനം നാട്യ ഭാവേന കാണിക്കാമെന്ന നിർദേശം അദ്ദേഹം നിരസിച്ചു. ഞാൻ വഞ്ചിച്ചാൽ, യുവാക്കൾ നിയമത്തെ അവഗണിക്കാൻ പഠിക്കും ' (2 മക്കാ 6:24) എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശുദ്ധതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സഭാപിതാക്കന്മാർ ഏലിയാസറിനെ 'മരണത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരു' എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള ആത്മീയ അടിത്തറയായി.

മർത്തശ്മൂനി അമ്മയും ഏഴ് പുത്രന്മാരും

7 പുത്രന്മാരും അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങി. അമ്മ അവരെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തി. ''നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയ ദൈവം അതിനെ വീണ്ടും തിരികെ നൽകും'' (2 മക്കാ 7:23) എന്ന വാക്കുകൾ പുനരുത്ഥാന വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രഖ്യാപനമാണ്.

വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ആത്മഘോഷവും ആത്മഹർഷവും (Spiritual chorus)

ഓരോ പുത്രനും മരണം നേരിടുമ്പോൾ ഒരേ ആത്മീയ സന്ദേശമാണ് മുഴക്കുന്നത്...
''സർവലോകത്തിന്റെയും രാജാവ് ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും'' (2 മക്കാ 7:9).
ഇത് വ്യക്തിഗത ധൈര്യമല്ല, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനമാണ്. അമ്മയുടെ ശബ്ദം ഈ ആത്മഹർഷത്തെ നയിക്കുന്നു; ഏലിയാസറിന്റെ സാക്ഷ്യം അതിന് അടിത്തറയാകുന്നു.

ക്രൈസ്തവ രചനകൾ

നിസ്സായിലെ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗോറിയോസ് മർത്തശ്മൂനി അമ്മയെ ''ഏഴ് സഭകളെ പ്രസവിച്ച അമ്മ'' എന്ന് വിളിക്കുന്നു.വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് ''അവൾ പുത്രന്മാരെ മരണത്തിലേക്ക് അയച്ചില്ല, അമരത്വത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.'' എന്നും ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം ഈ അമ്മയെ 'സഭയുടെ മാതൃരൂപമായും' അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഓറിഗൻ ഈ ചരിത്രത്തെ 'പുനരുത്ഥാന ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുൻകുറി (proto type)യായും കാണുന്നു. Syriac martyriologyയിലും ബൈസന്റൈൻ ഹോമിലികളിലും (Byzantine Homilies) പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തിലും ഇടംപിടിച്ചു. Josephus ചരിത്രപരമായി ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് The Mother of the Seven Brothers എന്ന പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. യഹൂദ സാഹിത്യത്തിൽ ഇത് നിയമനിഷ്ഠയുടെ പ്രതീകമാണ്; ക്രിസ്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ ഇത് പുനരുത്ഥാന പ്രതീക്ഷയുടെ അടിത്തറയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ, മതപരിധികൾ കടന്ന് ഈ കഥ മനുഷ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു.

ക്രിസ്ത്യൻ ഹാഗിയോഗ്രഫിയിൽ മർത്തശ്മൂനി അമ്മയും മക്കളും Holy Maccabean Martyrs എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ കഥ വിശുദ്ധരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളിൽ ധൈര്യത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും മാതൃകയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. രക്തസാക്ഷിത്വം വിശുദ്ധതയുടെ പൂർണ്ണരൂപമാണെന്ന ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്ത ഇവിടെ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നു. സഭ ഇവരെ വെറും ചരിത്രകഥാപാത്രങ്ങളായിയല്ല, ജീവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സാക്ഷികളായി കാണുന്നു.

സമാപ്തം

വിശുദ്ധ അമ്മയും ഏഴ് പുത്രന്മാരും ഗുരു ഏലിയാസറും നമ്മോട് ഇന്നും ചോദിക്കുന്നു:
'വിശ്വാസം നമുക്ക് എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതാണ്'? സൗകര്യത്തിനായി വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന, വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ലോകത്തോട്, ജീവൻകൊടുത്ത് വിശ്വാസം സംരക്ഷിച്ച ഇവർ നിശബ്ദമായി മറുപടി പറയുന്നു...രക്തസാക്ഷ്യം മരണത്തിന്റെ കഥയല്ല, പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്തായ പ്രഖ്യാപനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പോക്രിഫൽ ചരിത്രം കാലം കടന്നും സഭയുടെ, വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. വേദനയെ, വേദാന്തമായും സാക്ഷ്യമായും പ്രമാണമായും രൂപപ്പെടുത്തി രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് വഴിയും വഴികാട്ടികളുമായി അവർ വർത്തിച്ചു.

വഴിയായാൽ ചവിട്ടു കൊള്ളേണ്ടി വരും... വഴികാട്ടി ആകേണ്ടി വരും... ഇനിയും നടക്കുവാനുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായും വരും... യാത്രികരുടെ മർമ്മരങ്ങൾ പ്രതികരണമില്ലാതെ കേൾക്കേണ്ടിയും വരും. നമുക്ക് ഭക്തിയോടെ വിശുദ്ധരുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ സങ്കേതപ്പെടാം... മരമായില്ലെങ്കിലും തണലെങ്കിലുമാകാം....

കാര്യപരിപാടികൾ

20-01-2026, ചൊവ്വ

06.20 AM : പ്രഭാത നമസ്കാരം
: വി. കുർബ്ബാന
വെരി. റവ. ബെന്യാമിൻ തോമസ് റമ്പാൻ
: പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ്
05.30 PM : തീർത്ഥാടക സംഗമം
06.30 PM : സന്ധ്യാ നമസ്കാരം
: ശ്ലൂനിവിളക്കിൽ ആദ്യ തിരിതെളിയിക്കൽ
റവ. ഫാ. തോമസ് പി. മുകളിൽ
: ധ്യാനം

21-01-2026, ബുധൻ

06.30 AM : പ്രഭാത നമസ്കാരം
: വി. കുർബ്ബാന
വെരി. റവ. ഗീവർഗ്ഗീസ് ഇലവുംമൂട്ടിൽ റമ്പാൻ
06.00 PM : സന്ധ്യാ നമസ്കാരം
: ശ്ലൂനിവിളക്കിൽ രണ്ടാം തിരിതെളിയിക്കൽ
റവ. ഫാ. പി.എം. എബ്രഹാം
: ധ്യാനം

22-01-2026, വ്യാഴം

06.30 AM : പ്രഭാത നമസ്കാരം
: വി. കുർബ്ബാന
വെരി. റവ. ജോനാഥൻ റമ്പാൻ
06.00 PM : സന്ധ്യാ നമസ്കാരം
: ശ്ലൂനിവിളക്കിൽ മൂന്നാം തിരിതെളിയിക്കൽ
റവ. ഫാ. ഇ. പി. വർഗീസ് ഇടവന
: ധ്യാനം

23-01-2026, വെള്ളി

06.30 AM : പ്രഭാത നമസ്കാരം
: വി. കുർബ്ബാന
വെരി. റവ. യൂഹാനോൻ റമ്പാൻ
06.00 PM : സന്ധ്യാ നമസ്കാരം
: ശ്ലൂനിവിളക്കിൽ നാലാം തിരിതെളിയിക്കൽ
റവ. ഫാ. ഫിലിപ്പോസ് ജോണിക്കുട്ടി
: ധ്യാനം

24-01-2026, ശനി

06.30 AM : പ്രഭാത നമസ്കാരം
: വി. കുർബ്ബാന
വെരി. റവ. കെ. റ്റി. ഗീവർഗീസ് റമ്പാൻ
10.00 AM : നേത്ര പരിശോധന തിമിര ക്യാമ്പ്
(പ്രിമൈനസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അടൂർ)
06.00 PM : സന്ധ്യാ നമസ്കാരം
: ശ്ലൂനിവിളക്കിൽ അഞ്ചാം തിരിതെളിയിക്കൽ
റവ. ഫാ. ഷിജു ബേബി
: ധ്യാനം

25-01-2026, ഞായർ

06.30 AM : പ്രഭാത നമസ്കാരം
: വി. കുർബ്ബാന
അഭി.ഡോ. ഗബ്രിയേൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത
10.00 AM : പ്രവാസി കുടുംബസംഗമം
06.00 PM : സന്ധ്യാ നമസ്കാരം
: ശ്ലൂനിവിളക്കിൽ ആറാം തിരിതെളിയിക്കൽ
റവ.ഫാ. ഡോ. അലക്സാണ്ടർ കൂടാരത്തിൽ
: ഗാനശുശ്രൂഷ
: തിരുവചന പ്രഘോഷണം
ഡോ. ബിജു ജേക്കബ്

26-01-2026, തിങ്കൾ

10.30 AM : ടീനേജ് മീറ്റ്
ഫാ. ജിസൺ പോൾ വേങ്ങാശ്ശേരി
07.00 PM : ക്വിസ് മത്സരം
06.00 PM : സന്ധ്യാ നമസ്കാരം
: ശ്ലൂനിവിളക്കിൽ ഏഴാം തിരിതെളിയിക്കൽ
: ഗാനശുശ്രൂഷ
: തിരുവചന പ്രഘോഷണം
വെരി. റവ. ഡോ. ജോസഫ് സാമുവൽ കറുകയിൽ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ

28-01-2026, ബുധൻ

05.30 PM : സന്ധ്യാ നമസ്കാരം
: ശ്ലൂനിവിളക്കിൽ എട്ടാം തിരിതെളിയിക്കൽ
റവ. ഫാ. അലക്സ് പി. സഖറിയ
06.00 PM : ഭക്തിനിർഭരമായ റാസ
(ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ... കുരിശ്ശടി - ചെറുപുഞ്ച കുരിശ്ശടി - പെരിങ്ങനാട് ... കുരിശ്ശടി വഴി തിരികെ പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു)
: ധൂപപ്രാർത്ഥന, ശ്ലൈഹിക വാഴ്വ്
: വാദ്യമേളങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേ
: ആകാശവിസ്മയക്കാഴ്ച

29-01-2026, വ്യാഴം

06.30 AM : പ്രഭാത നമസ്കാരം
: വി. മൂന്നിന്മേൽ കുർബ്ബാന
അഭി. ഡോ. യാക്കോബ് മാർ ഐറേനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ
സഹകാർമ്മികർ
: വെരി. റവ. ഫാ. ഡോ. ജോൺ സി. വർഗീസ് കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ
: വെരി. റവ. ഫാ. ജോസഫ് ശാമുവേൽ തറയിൽ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ

പ്രദക്ഷിണം | ആശിർവാദം | നേർച്ചവിളമ്പ് | കൊടിയിറക്ക്

06.30 PM : സന്ധ്യാ നമസ്കാരം
07.30 PM : കലാസന്ധ്യ
: പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം ശ്രീ. മനോജ്സൺ ശൂരനാടും ടീമും അവതരിപ്പിക്കുന്ന

മെഗാ കോമഡി ഷോ

യുവജനപ്രസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ 2025-26

Rev.Fr THOMAS P MUKALIL — President
JITHIN THOMAS — Vice President
ABIN J — Secretary
JACKSON SAMKUTTY — Joint Secretary
ALVIN ALEX — Treasurer
VINCENT.G. VARGHESE — Comittee member

എഡിറ്റോറിയൽ.....

ശുദ്ധിമതിയായ മർത്തശ്മൂനിയമ്മയുടെയും ഏഴു മക്കളുടെയും ഗുരുവും സഹദായുമായ മാർ എലിയാസാറിന്റെയും നാമത്തിൽ മലങ്കര സഭയിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാപിതമായതും പൗരസ്ത്യ ശ്മൂനി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ പെരിങ്ങനാട് മർത്തശ്മൂനി ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിലെ സെന്റ് ഗ്രീഗോറിയോസ് യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 176-ാം പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് **'നവസ്മൃതി 2026'** പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു.

ഈ സ്മരണിക ഒരു യുവസമൂഹത്തിന്റെ അക്ഷീണപ്രയത്നത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും വിജയത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന അക്ഷരത്തെളിവുകളാണ്. ഇതിൽ വന്നുപോയിട്ടുള്ള കുറവുകൾ സദയം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സപ്ലിമെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിച്ച പ്രസ്ഥാനം പ്രസിഡന്റ് റവ.ഫാ. തോമസ് പി മുകളിൽ, ഇടവക ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, യുവജനപ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തകർ, പരസ്യം നൽകിയ സുമനസ്സുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരോടുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും അർപ്പിക്കുന്നു.

ഈ പെരുന്നാളിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ സന്ദർഭങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശുദ്ധിമതിയായ മർത്തശ്മൂനി അമ്മയുടെയും ഏഴ് മക്കളുടെയും ഗുരുവും സഹദായുമായ മോർ എലിയാസാറിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയും മാദ്ധ്യസ്ഥതയും നമുക്ക് കോട്ടയും അഭയവും ആയിരിക്കട്ടെ..!

പെരിങ്ങനാടിന്റെ മണ്ണിൽ പൂവൻകുന്ന് പ്രദേശത്ത് കെടാവിളക്കായി പ്രശോഭിക്കുന്ന നവസഹദന്മാരുടെ 176-ാം ഓർമ്മപ്പെരുന്നാളിലേക്ക് എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു...!



ALBIN V CHARLEY — Convenor
JUSVIN SAJAN — Joint Convenor
ANSON ALEX — Committe Member

ആശംസകളോടെ....

XPERIA MOBILES

SMART PHONE | LAPTOP | SMART TV
ACCESSORIES | LIVE SERVICE

Adoor : +91 9447941144
Pandalam : +91 8590751144
Pathanamthitta : +91 8136941144

വിലക്കുറവിന്റെ രാജാക്കന്മാർ

മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കാത്തഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ
മൊബൈൽ ഫോൺ

30 മിനിറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കൂടെയിരുന്ന് സർവീസ് ചെയ്യാം...

മൊബൈൽ ഫോൺ
പൊട്ടിയോ...?
വിഷമിക്കേണ്ട!
ഡിസ്പ്ലേ മാറാതെ ഗ്ലാസ്സ് മാറിത്തരാം

ഫോൺ കടം വേണോ...?
1 രൂപയ്ക്ക് തവണ വ്യവസ്ഥകളിൽ
എല്ലാ ഫോണുകളും ലഭ്യമാണ്.

0%
പലിശ നിരക്കിൽ
ഉടൻ വായ്പ